

## Технологическая карта НОД

Тема: «Колобок»

Иитээччи аата : Николаева В.И.

**Сыаллара:**

Уерэтэр:

- Нуучча норуотун остуоруйатын кытта салгыы билибиннэри.Ампаар, сиппийи, белуек диэн тыллар суолталарын ейдетуу.
- «Художник кими сыыба туруорбутуй?»-дидактической оонньуу.
- Чыыбыла састабын уерэтии.
- Таблицаза улэ (столбик, строка).Хатылаабын.
- Туустаах тиэстэни кытта улэни салгаабын.

Сайыннарар:

- Уус-уран тыл кеметунэн озо тылын сайыннары.
- Харазы харыстыырга , сынньатарга араас харах гимнастикаларын онотторуу


Иитэр:

- Нуучча норуотун остуоруйаларыгар убаастабылы иитии, бэйэ-бэйээ кемелесуу.
- Уустук балаыанньаттан толкуйдаан судургутук тахсарга уерэтии. Озону толкуйдуур, ырытар дьозурга уерэтии


**Областара:** Познавательное, речевое развитие, художественно-эстетическое (лепка)

**Туттуллар тэриллэр:**Нуучча норуотун остуоруйалара кинигэ, «Колобок» остуоруйа геройдара, мольберт, мэбийи дуоската, туустаах тиэстэ, инчээй салфетка, стека.


**Озо сааба:** Улахан белеххе 5

Этабтара	Сыаллара	Дьарык барыытын формата	Туттуллар тэриллэрэ	Бииргэ улэ тутула		Бириэмэтин кээмэйэ	Кеьутуллэр тумуктэрэ
				иитээччи	Озо		
1.Кириии чааба.	Нуучча норуотун остуоруйатын кытта салгыы билибиннэри.Ампаар, сиппийи, белуек диэн тыллар суолталарын ейдетуу.	Презентация, кэпсэтии	Музыка. Слайд 1	-Утуе сарсырданан, озолоор! Бары бэйэ-бэйэбитигэр мичээрдэстибит Мичээр диэн кун курдук сылаас уонна сырдык буолар. Бары бэйэ-бэйэбитигэр	-Утуе сарсырданан! Смайлик кердеруу. Ханнык сирэйи сөбүлүүгүт? 	2 мун.	Бэйэ-бэйээ истин сыыыаны чинэтии.

				«Утуе сарсыгданан!» диэтибит.			
2. «Колобок» остуоруйаны кэпсээбин.	Уус-уран тыл кеметунэн озо тылын сайыннары. Чыыбыла састаабын уерэтии.	Бэсиздэ	Слайд №2-4	Биизэхэ бугун кимнээх эрэ куулэйдий кэлбиттэр, этитэлээн. Ханнык остуоруйа геройдара кэлбиттэрий? Бааллар эбит: -Остуоруйаны кэпсээбин... -Ампаартан сиппилибитим, СеБуктэртэн харбаммытым, Сугэйгэ сетуелээбитим, ОБоххо угуллубутум, Туннуккэ сойугулубутум... Колобок бастаан кими керсубутэй? Остуоруйабытыгар барыта хас персонаж баарый? -Аахтыбыт эрэ... -Аны теттеру... -Бере кэнниттэн колобогу ким керсубутэй? -Куобах кэнниттэн колобогу ким керсубутэй? -Эбэ иннигэр колобогу ким керсубутэй? -БутэБик ким керсубутэй? -Остуоруйаза хас киби баарый?	Озолор эппизттэрэ.  ОБолор бэйэлэрэ ааттылларын ситиБии  -Озонньор, эмээхсин, куобах, эбэ, бере уонна сабыл. (Барыраттахтарына эбии боппуруос -Кини текунук, шар курдук, бурдуктан онобуллубут)	6 мун	Интэриэс уескуур, боппуруоска сепке эппизттиир, болзомтолоох буолар.
			Карточкалар		-Колобок Озолорунан остуоруйаны кэпсэтиннэрии- куобах, эбэ, бере, сабыл  -7 -1,2,3,4,5,6,7 -7,6,5,4,3,2,1  -сабыл		

				<p>-Хас ойуур кыыллара баарый?</p> <p>-Хайалара элбэзий?</p> <p>-Кинилэр тэннэр дуо?</p> <p>Оччозо ханнык бэлиэ туруорабытый?</p>	<p>-Эбэ</p> <p>-Куобах.</p> <p>-Сабыл</p> <p>-2</p> <p>-4</p> <p>-Ойуур кыыллара.</p> <p>-суох</p> <p>(тэн буотар)</p>		
3.Физ.мунуутэ	Эти-хааны чэбдигирдии	Утуктээбин хамсаныы	Музыка	<p>Колобок-2т</p> <p>Текунокчээн ойозос</p> <p>Суол устун</p> <p>текунуйбут</p> <p>Керсубут кини</p> <p>куобазы</p> <p>Керсубут кини</p> <p>Эбэни</p> <p>Керсубут кини берену</p> <p>Керсубут кини</p> <p>сабылы</p> <p>Сабыл сизэбит кинини</p>	<p>Тегуруччу</p> <p>хаамаллар</p> <p>ойуоккалыылар</p> <p>Маадьайаллар</p> <p>Бегдьееллер</p> <p>Сыбдыйаллар</p> <p>Олороллор.</p>	2мун	Аралдьыйар, Этэ-хаана чэбдигирэр
4.Таблицаза улэ.	Таблицаза улэни чинэтии (столбик, строка).Хатылаабын.	бэсиэдэ	Слайд №5	<p>-Экраны кердубут эрэ.</p> <p>Ахсаан дьарыгар</p> <p>туттар ыскааппыт аата</p> <p>ким этэй?</p> <p>-сытыары полкабыт?</p> <p>-туруору полкабыт?</p>  <p>-Ханнык фигура суозуй?</p> <p>-хантан биллигит?</p> <p>-Хайдах енеех буолуохтаазый?</p> <p>-хантан биллигит</p>	<p>-таблица</p> <p>-строка</p> <p>-столбик</p> <p>-тегурук</p> <p>-3 столбиктар</p> <p>текуноктэр.</p> <p>-аранас\</p> <p>-аллараа строка</p> <p>аранастар</p>	3 мун	Чинэтэр, болзомтолоох буолар

5. Дид. ооньуу «Художник кими сыыба туруорбутуй?»	Болзомтолоох буоларга, толкуйдуур дьозуру сайыннары	Кэпсэтии, ырыты	Слайд №6-8	<p>-Художник кими сыыба уруу даабытый?</p> 	<p>Озолор эппиэттэрэ</p> <p>-Наскы</p> <p>-Кыптыый</p> <p>-Курочка Ряба</p>	3 мун	Болзомтолоох буолар, толкуйдуур дьозура сайдар
6.Харах гимнастиката.	Харазы харыстыырга, сынньатарга араас харах гимнастикаларын онотторуу	Кердэруу, утугуннэрии		<p>Озолор уунук телевизор керер туыалаах дуо?</p> <p>-Уна кердубут.</p> <p>-ханас кердубут.</p> <p>-аллара кердубут</p> <p>-уебэ кердубут.</p> <p>-Ытыспытын ааллыбыт, итийиэр диэри уоона харахпытыгар туттубут.-2-3 т.</p>	<p>Озолор харахха буортулаабын туунан кэпсииллэрин ситиьи.</p> <p>Харах гимнастикатын толоруу</p>	2 мун	Харазы харыстыырга, сынньатарга араас харах гимнастикалары оноро уэрэнэр.
7.Тестоластика «Колобок»	Туустаах тиэстэни кытта улэни салгаабын.	Кердэруу, утугуннэрии	Слайд 9	<p>-Билигин бастаан илиибитин инчээй салфетканан соттубут, тиэстэ илиибитигэр сыстыбатын курдук Билигин бары тиэстэнэн колобок оноруохха эрэ.</p> <p>-тиэстэни тугунан онороллоро буолуой?</p>	Тиэстэнэн улэлииргэ тэринии, бэлэмнэнии.	1 мун	Бэйэ онорбутуттан дуоуу, уеруу.
8. Улэ	Мэбийии			Биирдиилээн оболорго кеме оноруу	Самостоятельной улэ.	4 мун	

					 <p>Хайдах сирэйдээх колобогу оноро5ун?</p>		
9. Уустук ситуациятан тахсыы . «Остуоруйаны уларыт» оонньуу	Уустук балабыанньаттан толкуйдаан судургутук тахсарга уерэтии. Озону толкуйдуур, ырытар дьозурга уерэтии	кэпсээБин.		-Озонньордоох эмээхсин колобоктарын сабыл сиэбититтэн наБаа хомойбуттар.Билигин бары толкуйдаан этин эрэ, Колобогу хайдах быыБыхха сеп этэй?	-енун уларытыахха сеп . -аБыы амтаннаах гынахха сеп . -форматын уларытыахха сеп -размерын уларытыахха сеп. -иннэлээх гыннахха.	2 мун	Уустук балабыанньаттан толкуйдаан судургутук тахсар. Озо толкуйдуур, ырытар .
10.Тумук	Тумуктэри оноруу	Санатыы , хайзааБын		-Колобоктарбыт наБаа учугэй буолбуттар, билигин биБиги эмиэ кинилэри туннуккэ олордон баран хаттахтарына кырааскалыахпыт. -Бугунну дьарыкка тугу биллибит, тугу себулээтигит?	Озолор эппиэттэрэ.	2 мун	Бииргэ улэлээбиттэн дуоБуйуу.